

**Đee dzidzɔ-mɔkpɔkpɔ gbagbe**  
 traduit de « Possèdes-tu, dès aujourd'hui »

**3** = 80

**p**

1. Đee dzi - dzɔ - mɔ - kpɔ - kpɔ gba -

**mf**

gbe L'a - si - wò tso e - gbea ke

ma - hā ? Đee ka - ka - de - dzi l'a - si -

wò be Ye - su zu ye fe zio - de - njuia,

**f**

Nye ya Xɔ - la li nam ; E - ya

Musical score for a hymn in G major. The score consists of two staves. The top staff uses a soprano C-clef and a common time signature, starting with a dynamic 'p'. The lyrics in this section include: su na nye dzi., Nye ya xo - la li nam ; E - ya ηu ko me - do - na dzi qo. The bottom staff uses a bass F-clef and a common time signature, starting with a dynamic 'f'. The lyrics in this section include: Eya su na nye dzi.

2. Ne qedj te wò gbogbo ηu,  
 Ne wò dzidzokpokpɔ vloe bu de,  
 Ameka ye faa akɔ na wò ?  
 Xɔlɔ ka koŋ ye l'asiwò ?  
 Nye ya Xɔla li nam ;  
 Eya su na nye dzi.  
 Nye ya Xɔla li nam ;  
 Oo efe nya la vivi nam loo !

3. Ne wò agbe nye tofloko  
 Edanye tsã loo fifi tɔ o,  
 'Ye ne agbenɔnɔ ti wò de,  
 Amekae doa ηusẽ wò dzi ?  
 Nye ya Xɔla li nam ;  
 Eya su na nye dzi.  
 Nye ya Xɔla li nam ;  
 'Fe lɔlɔ mee nye dzidefo le.

4. Ne dee wò hã nàtèŋ' axɔ  
 Tefe le Yesu f'abɔwo me  
 Ne dee nèdi amenuvevea  
 Xɔlɔ va egbɔ nàkpɔ agbe.  
 Nye ya Xɔla li nam ;  
 Eya su na nye dzi.  
 Nye ya Xɔla li nam ;  
 Yayratœ nye 'mesi kpo 'fe mo.